

LIČNI PODACI

Ime	<input type="text"/>	Telefon fiksni:	<input type="text"/>
Prezime	<input type="text"/>	Telefon mobilni:	<input type="text"/>
Adresa	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
Poštanski broj	<input type="text"/>		
JMBG	<input type="text"/>		

OPOZIV PRISTANKA

Potpisivanjem ove izjave potvrđujem da sam upoznat/a od strane ovlašćenog lica Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd sa svrhom, načinom korišćenja i obrade podataka o ličnosti, kao i sa obavezom Društva da se prema preuzetim podacima odnosi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim opozivam pristanak dat za prijem obaveštenja i dodatnih informacija Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd o uslugama i akcijama, kao i za učestvovanje u anketiranju u cilju ispitivanja zadovoljstva klijenata. Takođe opozivam datu saglasnost za prijem navedenih obaveštenja putem obične i elektronske pošte, telefona, mobilnih i internet aplikacija.

Potpisivanjem ove izjave potvrđujem da sam upoznat/a da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva i da će Društvo sa obradom ličnih podataka, koja se zasniva na opozvanom pristanku, prestati u najkraćem mogućem roku po prijemu opoziva.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Upoznat/a sam sa činjenicom da je društvo Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd na svojoj internet stranici www.sava-osiguranje.rs objavilo Politiku privatnosti koja sadrži sve neophodne informacije o zaštiti podataka o ličnosti i potvrđujem da sam istu pročitao/pročitala i razumeo/razumela.

Mesto i datum

Potpis lica koje opoziva pristanak